

## DELEGIRANA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/1768

od 14. jula 2023. godine

o utvrđivanju detaljnih pravila za sertifikaciju i deklarisanje sistema za pružanje usluga upravljanja vazдушnim saobraćajem/pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i sastavnih dijelova sistema za pružanje usluga upravljanja vazдушnim saobraćajem/pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi

## Član 1

## Predmet i područje primjene

Ovom regulativom se utvrđuju zajednički tehnički zahtjevi i administrativne procedure za sertifikaciju i deklarisanje projekta ATM/ANS sistema i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a. Ovom regulativom se utvrđuju pravila o:

- (a) identifikaciji ATM/ANS sistema i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a koji podliježu sertifikaciji, deklarisanju ili (postupku/procesu izdavanja) izjave o usaglašenosti;
- (b) izdavanju sertifikata za ATM/ANS sisteme i sastavne dijelove ATM-a/ANS-a;
- (c) izdavanju deklaracija o usaglašenosti projekta ATM/ANS sistema i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a od strane organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS sistema i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a kojima je, u skladu sa Sprovedbenom regulativom Komisije (EU) 2023/1769 <sup>(1)</sup>, odobreno da ostvare prava za izdavanje takvih deklaracija o usaglašenosti;
- (d) izdavanju izjava o usaglašenosti ATM/ANS sistema i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a od strane pružalaca usluga ATM-a/ANS-a koji su sertifikovani u skladu sa Sprovedbenom regulativom Komisije (EU) 2017/373 ili od organizacija uključenih u njihovo projektovanje ili proizvodnju odobrenih u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769;
- (e) izdavanju direktiva za ATM/ANS opremu od strane Agencije.

## Član 2

## Značenje izraza

Za potrebe ove regulative primjenjuju se sljedeća značenja izraza:

- (1) „ATM-a/ANS oprema“ su sastavni dijelovi ATM-a/ANS-a kako su definisani u članu 3(6) Regulative (EU) 2018/1139 i ATM-a/ANS sistemi kako su definisani u članu 3(7) te regulative, osim sastavnih dijelova u vazduhoplovu koji su u skladu sa Regulativom Komisije (EU) br. 748/2012 <sup>(2)</sup>;
- (2) „direktiva za ATM-a/ANS opremu“ je dokument koji izdaje Agencija i kojim se propisuju akcije koje pružaoci usluga ATM-a/ANS-a treba da sprovedu kada je riječ o ATM-a/ANS opremi kako bi se otklonilo nesigurno i/ili nebezbedno stanje koje je identifikovano i ponovo uspostavile performanse i interoperabilnost te ATM/ANS opreme, ako postoji dokaz da bi sigurnost, bezbednost, performanse ili interoperabilnost te opreme inače mogli biti ugroženi;
- (3) „Evropska mreža za upravljanje vazдушnim saobraćajem (EATMN)“ je skup sistema navedenih u tački 3.1. Priloga VIII Regulative (EU) 2018/1139 koji omogućuju pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi u Uniji, uključujući interfejs na granicama s trećim zemljama;
- (4) „funkcionalni sistem“ je kombinacija procedura, ljudskih resursa i opreme, uključujući hardver i softver, koji su organizovani tako da obavljaju funkciju u kontekstu ATM-a/ANS-a i drugih mrežnih funkcija ATM-a.

<sup>1</sup> Sprovedbena regulativa Komisije (EU) 2023/1769 od 12. septembra 2023. godine o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura za odobravanje organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju sistema i sastavnih dijelova pružanja usluga upravljanja vazдушnim saobraćajem/usluga u vazdušnoj plovidbi i o izmjeni Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 (vidjeti stranicu 19 ovog Službenog lista).

<sup>2</sup> Regulativa Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. augusta 2012. godine o utvrđivanju sprovedbenih pravila za sertifikaciju plovidbenosti i ekološkoj sertifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja, kao i za sertifikaciju organizacija za projektovanje i proizvodnju (SL L 224, 21.8.2012., str. 1).

**Član 3**  
**Nadležni organ**

1. Agencija je nadležni organ odgovoran za izdavanje sertifikata za ATM-a/ANS opremu u skladu s članom 4, za prihvatanje deklaracija o usaglašenosti projekta ATM-a/ANS opreme izdatih u skladu s članom 5, kao i za nadzor sertifikata i deklaracija. U tu svrhu, Agencija ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu I.
2. Nadležni organ odgovoran za nadzor nad izjavom o usaglašenosti koju izdaje pružalac ATM/ANS usluga u skladu s članom 6 je isti nadležni organ odgovoran za sertifikaciju i nadzor nad tim pružaoцем ATM/ANS usluga.

**Član 4**  
**Sertifikacija ATM-a/ANS opreme**

1. Sljedeća ATM-a/ANS oprema izdaje se sa sertifikatom kako je utvrđeno u Prilogu II:
  - (a) oprema za podršku komunikacije između kontrolora letenja i pilota;
  - (b) oprema za podršku uslugama kontrole letenja (ATC) prilikom omogućavanja razdvajanja između vazduhoplova ili sprečavanja sudara.
2. Sertifikat iz stava 1 izdaje Agencija.
3. Sertifikat iz stava 1 izdaje se na neograničeno vrijeme. Sertifikat važi neograničeno, osim:
  - (a) ako imalac sertifikata više ne ispunjava zahtjeve ove regulative; ili
  - (b) ako za ATM-a/ANS opremu ne postoji važeće odobrenje organizacije koje je izdala Agencija u skladu s Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769; ili
  - (c) ako ATM/ANS oprema više ne ispunjava uslove iz njene osnove za sertifikaciju u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Priloga II; ili
  - (d) ako je imalac vratio sertifikat ili ga je Agencija ukinula.

Nakon što je sertifikat vraćen ili ukinut bez odlaganja se vraća Agenciji ako je izdat u papirnom obliku.

4. Odstupajući od stava 1, ATM-a/ANS oprema koja se koristi isključivo u ograničenom dijelu vazdušnog prostora van ICAO EUR regiona sa malim obimom saobraćaja i kada se taj dio vazdušnog prostora graniči samo sa vazdušnim prostorom koji je u nadležnosti treće zemlje, ne zahtijeva se izdavanje sertifikata. U tom slučaju, ATM/ANS opremi izdaje se izjava o usaglašenosti u skladu sa članom 6.

**Član 5**  
**Deklaracija o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme**

1. Sljedeća ATM/ANS oprema kada generiše, prima i prenosi podatke i/ili signale u prostoru u cilju da obezbijedi sigurnu i interoperabilnu vazdušnu plovību izdaje se sa deklaracijom o usaglašenosti projekta kako je navedeno u Prilogu III:
  - (a) oprema koja podržava komunikacije zemlja-zemlja;
  - (b) oprema koja podržava navigaciju ili nadzor.
2. Deklaracije o usaglašenosti projekta izdaju organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme i koje su odobrene u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769.
3. Deklaracije o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme izdaju se na neograničeno vreme. Deklaracije ostaju da važe osim ako nisu objavljene u skladu sa tačkom DPO.AR.C.015(g)(6) Priloga I Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769 kao rezultat jednog od sljedećeg:
  - (a) ATM/ANS oprema više nije u skladu sa detaljnim specifikacijama koje su omogućile izdavanje deklaracije;
  - (b) izdavalac deklaracije više nije usaglašen sa primjenljivim zahtjevima Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769 ili je odobrenje povučeno, suspendovano ili ukinuto;
  - (c) pokazalo se da ATM/ANS oprema izaziva neprihvatljiv rizik ili neprihvatljive performanse u radu;
  - (d) organizacija je povukla deklaraciju o usaglašenosti projekta.
4. Odstupajući od stava 1, za ATM/ANS opremu koja se koristi isključivo u ograničenom dijelu vazdušnog prostora van ICAO EUR regiona sa malim obimom saobraćaja i kada se taj dio vazdušnog prostora graniči samo sa vazdušnim prostorom koji je u nadležnosti treće zemlje, ne zahtijeva se izdavanje deklaracije o usaglašenosti projekta. U tom slučaju, ATM/ANS opremi se izdaje izjava o usaglašenosti u skladu sa članom 6.
5. Što se tiče ATM/ANS opreme Evropskog geostacionarnog navigacionog dopunskog sistema (EGNOS), deklaracija o usaglašenosti projekta kako je navedeno u Prilogu III ove regulative izdaje Agencija Evropske unije za svemirski program (EUSPA) osnovana Regulativom (EU) 2021/696, koja se smatra organizacijom koja je uključena u projektovanje ili proizvodnju EGNOS opreme.
6. Tačke ATM/ANS.EQMT.DEC.005 i ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Priloga III ne primjenjuju se na EUSPA. EUSPA obezbjeđuje da se Agenciji omogući pristup dokazima od različitih subjekata uključenih u projektovanje i proizvodnju ATM/ANS opreme EGNOS sistema, kako bi se utvrdila stalna usaglašenost sa primjenljivim tehničkim specifikacijama na osnovu kojih je deklaracija ATM/ANS opreme sačinjena u skladu sa Prilogom III.

**Član 6**  
**Izjava o usaglašenosti**

1. Za sljedeću ATM-a/ANS opremu izdaje se izjava o usaglašenosti:

- (a) oprema koja ne podliježe ni sertifikaciji u skladu s članom 4 ni deklaraciji o usaglašenosti u skladu sa članom 5; i
- (b) podržava usluge u vazdušnom saobraćaju, usluge komunikacije, u vazdušnoj plovidbi ili nadzora, upravljanje vazdušnim prostorom, upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja, usluge vazduhoplovnog informisanja ili meteorološke usluge.

Izjava o usaglašenosti potvrđuje da je ATM/ANS oprema u skladu s detaljnim specifikacijama koje je izdala Agencija u skladu sa članom 76(3) Regulative (EU) 2018/1139.

2. Izjavu o usaglašenosti za ATM/ANS opremu izdaje pružalac ATM/ANS usluga koji integriše tu ATM/ANS opremu u svoj funkcionalni sistem ili, na zahtjev pružaoca ATM/ANS usluga, organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju takve ATM/ANS opreme odobrene u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769.

3. Izjava o usaglašenosti za ATM/ANS opremu izdaje se na neograničeno vrijeme. Ostaje važeća, osim ako se ne primijeni bilo koji od sljedećih uslova:

- (a) ATM/ANS oprema više ne ispunjava osnovne zahtjeve utvrđene u Prilogu VIII i, ako je primjenljivo, u Prilogu VII Regulative (EU) 2018/1139;
- (b) ATM/ANS pružalac usluga više ne ispunjava primjenljive zahtjeve Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 ili je odustao od sertifikata izdatog u skladu s članom 6 Sprovedbene regulative (EU) 2017/373, ili je sertifikat suspendovan ili ukinut;
- (c) ATM/ANS pružalac usluga povukao je izjavu o usaglašenosti ili su preduzete izvršne mjere u skladu sa tačkom ATM/ANS.AR.C.050(e) Priloga II Sprovedbene regulative (EU) 2017/373.

**Član 7**  
**Prelazne odredbe**

1. Sljedeće prelazne odredbe primjenjuju se na ATM/ANS opremu koja posjeduje EC deklaracije izdate u skladu sa članovima 5 ili 6 Regulative (EZ) br. 552/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta<sup>3)</sup> i koja je puštena u rad prije datuma stupanja na snagu ove regulative:

- (a) ATM/ANS oprema koja spada u kategoriju ATM/ANS opreme koja zahtijeva sertifikaciju u skladu sa članom 4 smatra se da joj je izdat sertifikat u skladu s članom 4, osim ako Agencija, nakon ocjene iz stava 2, ne utvrdi da takva ATM/ANS oprema ne obezbjeđuje nivo sigurnosti, bezbjednosti, učinkovitosti i interoperabilnosti ekvivalentan onome koji se zahtijeva Regulativom (EU) 2018/1139 i ovom regulativom;
- (b) ATM/ANS oprema koja spada u kategoriju ATM/ANS opreme koja mora biti deklarirana u skladu sa članom 5 smatra se da je za nju izdata deklaracija o usaglašenosti projekta u skladu sa članom 5, osim ako Agencija, nakon ocjene iz stava 2, ne utvrdi da takva ATM/ANS oprema ne obezbjeđuje nivo sigurnosti, bezbjednosti, učinkovitosti i interoperabilnosti ekvivalentan onome koji se zahtijeva Regulativom (EU) 2018/1139 i ovom regulativom;
- (c) što se tiče ATM/ANS opreme koja podliježe izjavi o usaglašenosti u skladu sa članom 6, EC deklaracije o verifikaciji sistema koje su izdate ili priznate u skladu sa članom 6 Regulative (EZ) br. 552/2004 nastavljaju da važe neograničeno i smatra se da imaju izjavu o usaglašenosti u skladu sa članom 6.

2. Agencija ocjenjuje ATM/ANS opremu iz stava 1, tačaka (a) i (b) u roku od 5 godina od datuma stupanja na snagu ove regulative i objavljuje rezultate te ocjene. U tu svrhu, nadležni organi odgovorni za sertifikaciju i nadzor pružalaca ATM/ANS usluga iz člana 4(1) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 dostavljaju Agenciji relevantne informacije kako bi se olakšala ova ocjena. Cilj te ocjene je da se utvrdi da li relevantna ATM/ANS oprema obezbjeđuje nivo sigurnosti, bezbjednosti, učinkovitosti i interoperabilnosti ekvivalentan onome koji se zahtijeva Regulativom (EU) 2018/1139 i ovom regulativom. Rezultat ocjene se objavljuje i svaka mjera za promjenu ATM/ANS opreme identifikovana ocjenom primjenjuje se nakon 5 godina od datuma stupanja na snagu ove regulative, bez obzira na stvarni datum kada se ocjena sprovodi, osim ako se ocjenom ne otkrije nedostatak koji može imati štetan uticaj na sigurnost. U slučaju da se otkrije nedostatak koji može imati štetan uticaj, svaka mjera za promjenu ATM/ANS opreme otkrivena ocjenom primjenjuje se odmah. Nakon 5 godina od datuma stupanja na snagu ove regulative, smatra se da ATM/ANS oprema iz stava 1, tačke (a) do (b) ispunjava zahtjeve ove regulative.

3. ATM/ANS oprema koja podliježe sertifikaciji u skladu sa članom 4 ili izjavi u skladu sa članom 5 može se pustiti u rad od dana stupanja na snagu ove regulative do 12. septembra 2028. godine na osnovu izjave o usaglašenosti sačinjene u skladu sa članom 6 od 13. septembra 2028. godine, na takvu ATM/ANS opremu primjenjuju se sljedeće odredbe:

- (a) ATM/ANS oprema koja spada u kategoriju ATM/ANS opreme koja zahtijeva sertifikaciju u skladu sa članom 4 i za koju je pružalac ATM/ANS usluga izdao izjavu o usaglašenosti smatra se da joj je izdat sertifikat u skladu sa članom 4, osim ako Agencija, nakon ocjene iz stava 4, ne utvrdi da takva ATM/ANS oprema ne obezbjeđuje nivo sigurnosti, bezbjednosti, performansi i interoperabilnosti ekvivalentan onome koji se zahtijeva Regulativom (EU) 2018/1139 i ovom regulativom;
- (b) ATM/ANS oprema koja spada u kategoriju ATM/ANS opreme za koju je potrebna deklaracija o usaglašenosti projekta u skladu sa članom 5 i za koju je pružalac ATM/ANS usluga izdao izjavu o usaglašenosti, smatra se da joj je izdata deklaracija

<sup>3)</sup> Regulativa (EZ) br. 552/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. marta 2004. godine o interoperabilnosti Evropske mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SL L 96, 31.3.2004., str. 26).

o usaglašenosti projekta u skladu sa članom 5, osim ako Agencija, nakon ocjene iz stava 4, ne utvrdi da takva ATM/ANS oprema ne obezbeđuje nivo sigurnosti, bezbjednosti, performansi i interoperabilnosti ekvivalentan onome koji se zahtijeva Regulativom (EU) 2018/1139 i ovom regulativom.

4. Agencija ocjenjuje ATM/ANS opremu iz stava 3 najkasnije do 12. septembra 2030. godine. U tu svrhu, nadležni organi odgovorni za sertifikaciju i nadzor ATM/ANS pružalaca usluga iz člana 4(1) Sprovedbene regulative (EU) 2017/373 dostavljaju Agenciji relevantne informacije kako bi se olakšala ova ocjena. Cilj te ocjene je da utvrdi da li određena ATM/ANS oprema ispunjava nivo sigurnosti, bezbjednosti, performansi i interoperabilnosti ekvivalentan onome koji se zahtijeva Regulativom (EU) 2018/1139 i ovom regulativom.

#### *Član 8*

##### **Stupanje na snagu**

Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova regulativa je obavezujuća u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu 14. jula 2023. godine.

*Za Komisiju*  
*Predsjednica*  
**Ursula VON DER LEYEN**

**ZAHTJEVI ZA AGENCIJU  
(Dio ATM/ANS.EQMT.AR)  
PODDIO A  
OPŠTI ZAHTJEVI (ATM/ANS.EQMT.AR.A)**

**ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Područje primjene**

Ovaj prilog utvrđuje zahtjeve za Agenciju u vezi s uslovima za sprovođenje sertifikacije i drugih potrebnih aktivnosti radi obezbjeđenja efikasnog nadzora nad ATM/ANS opremom, kao i uslove i procedure za akreditaciju kvalifikovanih subjekata od strane Agencije.

**ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Dodjela zadataka kvalifikovanim subjektima**

- (a) Kada Agencija odluči da dodijeli kvalifikovanim subjektima zadatke u vezi sa sertifikacijom ATM/ANS opreme u skladu sa ovom regulativom, odobrenje ili kontinuirani nadzor organizacija u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769, ona obezbjeđuje da je definisala i dokumentovala sporazum sa kvalifikovanim subjektom/subjektima, koji su odobrile obje strane tog sporazuma na odgovarajućem nivou upravljanja, a koji jasno definiše:
- (1) zadatke koji treba da se obavljaju;
  - (2) deklaracije, izvještaje i evidenciju koju treba dostaviti;
  - (3) tehničke uslove koji treba da se ispune prilikom obavljanja zadataka;
  - (4) pokrivenost odgovornosti u vezi sa tim;
  - (5) zaštitu koja se pruža informacijama stečenim tokom obavljanja zadataka.
- (b) Agencija obezbjeđuje da proces interne provjere (*audit*) i proces upravljanja sigurnosnim rizicima, kako je propisano tačkom DPO.AR.B.001 (a)(5) Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769, pokrivaju sve zadatke koje u njeno ime obavlja(ju) kvalifikovani subjekt/subjekti.
- (c) U pogledu odobrenja i nadzora usaglašenosti organizacije sa tačkom DPO.OR.B.001 (d) Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769, Agencija može dodijeliti zadatke kvalifikovanim subjektima u skladu s tačkom (a) ili bilo kojem relevantnom organu odgovornom za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost unutar Unije. Prilikom dodjele zadataka, Agencija obezbjeđuje da:
- (1) kvalifikovani subjekt ili relevantni organ koordinira i uzima u obzir sve aspekte u vezi sa sigurnošću vazduhoplovstva;
  - (2) su rezultati aktivnosti odobrenja i nadzora koje sprovodi kvalifikovani subjekt ili relevantni organ integrisani u cjelokupnu dokumentaciju o sertifikaciji i nadzoru organizacije;
  - (3) njen sistem upravljanja informacionom bezbjednošću uspostavljen u skladu sa tačkom DPO.AR.B.001 (d) Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769 pokriva sve zadatke sertifikacije i kontinuiranog nadzora koji se obavljaju u njeno ime.

**ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Direktive za ATM/ANS opremu**

- (a) Agencija izdaje direktive za ATM/ANS opremu kada:
- (1) Agencija utvrdi da u opremi postoji stanje koje nije sigurno, bezbjedno, učinkovito ili interoperabilno usljed utvrđenog nedostatka u opremi; i
  - (2) to stanje vjerovatno postoji ili će se razviti i u drugoj ATM/ANS opremi.
- (b) Direktiva za ATM/ANS opremu mora da sadrži najmanje sljedeće informacije:
- (1) identifikaciju stanja koje nije sigurno, bezbjedno, učinkovito ili interoperabilno;
  - (2) ATM/ANS opremu na koju se odnosi;
  - (3) potrebnu(e) akciju(e) i obrazloženje;
  - (4) vrijeme izvršenja zahtijevane(ih) radnje(i);
  - (5) datum stupanja na snagu.

**ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Detaljne specifikacije za usaglašenost projekta opreme**

- (a) Agencija utvrđuje i stavlja na raspolaganje detaljne specifikacije koje organizacije mogu koristiti za dokazivanje usaglašenosti sa relevantnim bitnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu VIII i, ako je primjenljivo, Prilogu VII Regulative (EU) 2018/1139 kada:
- (1) podnose zahtjev za sertifikaciju ATM/ANS opreme u skladu sa članom 4;
  - (2) deklarišu usaglašenost projekta ATM/ANS opreme u skladu sa članom 5;
  - (3) daju izjavu o usaglašenosti u skladu sa članom 6.
- (b) Detaljne specifikacije iz tačke (a) navode standarde projekta koji odražavaju najsavremenije tehnologije i najbolje prakse projektovanja, a koji se zasnivaju na stečenom vrijednom iskustvu i naučnom i tehničkom napretku, kao i na najboljim raspoloživim dokazima i analizama u vezi sa ATM/ANS opremom.

PODDIO B  
SERTIFIKACIJA, NADZOR I PREDUZIMANJE IZVRŠNIH MJERA (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

**ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Osnova za sertifikaciju ATM/ANS opreme**

(a) Agencija utvrđuje osnovu za sertifikaciju ATM/ANS opreme i obavještava podnosioca zahtjeva za sertifikat ATM/ANS opreme o tome. Osnova za sertifikaciju sastoji se od sljedećeg:

(1) detaljne specifikacije za sertifikaciju koje je izdala Agencija u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.A.035, a koje se primjenjuju na ATM/ANS opremu na dan podnošenja zahtjeva za taj sertifikat, osim ako:

(i) podnositelj zahtjeva odluči da se pridržava, ili je dužan da se pridržava, u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.015(e), detaljnih specifikacija za sertifikaciju koje su postale primjenljive nakon datuma podnošenja zahtjeva, u kom slučaju Agencija u osnovu za sertifikaciju ATM/ANS opreme uključuje sve druge specifikacije za sertifikaciju koje su direktno povezane; ili

(ii) Agencija prihvati bilo koju alternativu utvrđenoj detaljnoj specifikaciji za sertifikaciju koja se ne može ispuniti, za koju su pronađeni kompenzacioni faktori koji pružaju ekvivalentan nivo sigurnosti ili obezbjeđuju ekvivalentnost s primjenljivim specifikacijama za sertifikaciju; i

(2) svi posebni uslovi koje je propisala Agencija u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

(b) Moguće uključivanje dodatnih osobina, karakteristika ili funkcija koje nisu prvobitno uključene u osnovu sertifikacije dogovara se sa Agencijom.

**ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Posebni uslovi**

(a) Agencija utvrđuje dodatne zahtjeve, nazvane „posebni uslovi“, za ATM/ANS opremu ako se odgovarajuće primjenljive detaljne specifikacije ne smatraju adekvatnim zbog jednog od sljedećih razloga:

(1) ATM/ANS oprema ima nove ili neobične dizajnerske karakteristike u odnosu na dizajnerske prakse na kojima se zasnivaju primjenljive detaljne specifikacije;

(2) namijenjena upotreba ATM/ANS opreme je nekonvencionalna;

(3) iskustvo sa drugom sličnom ATM/ANS opremom u upotrebi koja ima slične dizajnerske karakteristike ili novootkrivene rizike pokazalo je da se mogu razviti neželjeni uslovi;

(4) okruženje na lokaciji instalacije fizički sprečava ispunjavanje određenih zahtjeva primjenljivih detaljnih specifikacija.

(b) Posebni uslovi sadrže standarde sigurnosti, performansi, bezbjednosti i interoperabilnosti koje Agencija smatra potrebnim kako bi se obezbijedilo da je odgovarajući nivo performansi ATM/ANS opreme ekvivalentan onome koji zahtijevaju primjenljive detaljne specifikacije.

**ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Nivo angažovanosti**

a) Agencija određuje nivo svoje angažovanosti u provjeri aktivnosti dokazivanja-usaglašenosti i podataka u vezi sa zahtjevom za izdavanje sertifikata ili za njegove promjene. To utvrđuje na osnovu procjene subjektivnih grupa aktivnosti dokazivanja-usaglašenosti i podataka iz programa sertifikacije.

Procjena obuhvata sve sljedeće:

(1) vjerovatnoću neidentifikovane neusaglašenosti s osnovom sertifikacije;

(2) potencijalni uticaj te neusaglašenosti na sigurnost, bezbjednost, specifikacije usluga i funkcionisanje ATM/ANS opreme.

Uzima u obzir najmanje sljedeće elemente:

(i) nove ili neuobičajene karakteristike projekta sertifikacije, uključujući operativne, organizacione i aspekte upravljanja znanjem;

(ii) složenost projekta i/ili dokazivanje usaglašenosti;

(iii) kritičnost projekta ili tehnologije, povezani rizici sigurnosti i bezbjednosti ili rizici usklađenosti usluga i funkcionisanje ATM/ANS opreme, uključujući one identifikovane na sličnim projektima;

(iv) performanse i iskustvo podnosioca zahtjeva u relevantnoj oblasti.

b) Agencija obavještava podnosioca zahtjeva o nivou svoje angažovanosti i ažurira svoj nivo angažovanosti kada to opravdavaju informacije koje imaju značajan uticaj na rizik koji je prethodno procijenjen u skladu s tačkom (a). Agencija obavještava podnosioca zahtjeva o svakoj promjeni nivoa angažovanosti.

**ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Izdavanje sertifikata za ATM/ANS opremu**

a) Agencija izdaje sertifikat za ATM/ANS opremu, pod uslovom da:

(1) je podnositelj zahtjeva dokazao usaglašenost s tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

(2) Agencija nije utvrdila nikakvu neusaglašenost s osnovom za sertifikaciju ATM/ANS opreme putem provjere aktivnosti dokazivanja-usaglašenosti utvrđenih u skladu s tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.010;

(3) nije utvrđena nikakva osobina ili karakteristika koja bi mogla učiniti opremu nesigurnom za namjeravanu upotrebu.

b) Sertifikat za ATM/ANS opremu mora da sadrži operativna ograničenja, list sa podacima za kontinuiranu pogodnost, primjenljivu osnovu za sertifikaciju ATM/ANS opreme s kojom Agencija evidentira usaglašenost, i sve druge uslove ili ograničenja propisane u primjenljivim detaljnim specifikacijama i posebnim uslovima.

#### **ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Inicijalna provjera deklaracije o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu**

- a) Po prijemu deklaracije o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme od organizacije koja je uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme i koju je Agencija odobrila u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769, Agencija provjerava da li je ispunjeno sljedeće:
  - (1) podnosilac izjave ima pravo da deklarirše usaglašenost projekta u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.DEC.005;
  - (2) deklaracija sadrži sve informacije navedene u tački ATM/ANS.EQMT.DEC.010;
  - (3) deklaracija ne sadrži informacije koje ukazuju na neusaglašenost sa primjenljivim zahtjevima Priloga III i nije utvrđena nijedna osobina ili karakteristika koja bi mogla učiniti ATM/ANS opremu nesigurnom za namjeravanu upotrebu.
- b) Deklaracija o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme mora da sadrži operativna ograničenja, list sa podacima za kontinuiranu prikladnost, primjenljive detaljne specifikacije s kojima je organizacija dokazala usaglašenost i sve druge uslove ili ograničenja navedene u primjenljivim detaljnim specifikacijama i posebnim uslovima.
- c) Ako deklaracija nije u skladu s pravima organizacije ili sadrži informacije koje ukazuju na neusaglašenost s primjenljivim detaljnim specifikacijama i posebnim uslovima, Agencija obavještava dotičnu organizaciju o neusaglašenosti i traži dodatne informacije, korektivne akcije i dokaze o tome.
- d) Ako su ispunjeni zahtjevi iz tačaka (a) i (b), Agencija potvrđuje prijem deklaracije.

#### **ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Registracija deklaracije o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu**

Agencija registruje deklaraciju o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme u odgovarajuću bazu podataka, pod uslovom da:

- (a) je podnosilac deklaracije deklarirao usaglašenost projekta ATM/ANS opreme u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.DEC.010;
- (b) se podnosilac deklaracije obavezao da će preuzeti obaveze utvrđene u Prilogu III;
- (c) nema neriješenih pitanja u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

#### **ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Promjene deklaracija**

- (a) Po prijemu obavještenja o promjenama u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.DEC.020, Agencija provjerava potpunost obavještenja u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.
- (b) Kada promjena(e) utiče(u) na bilo koji aspekt izjave koja je registrovana u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, Agencija ažurira registar.
- (c) Po završetku aktivnosti koje se zahtijevaju tačkama (a) i (b), Agencija potvrđuje prijem obavještenja organizaciji koja je uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme.

## SERTIFIKATI ZA ATM/ANS OPREMU

### (Dio ATM/ANS.EQMT.CERT)

#### ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Područje primjene

U ovom prilogu utvrđuju se procedure za izdavanje sertifikata za ATM/ANS opremu u skladu s članom 4, kao i prava i obaveze podnosioca zahtjeva za te sertifikate i imaoća tih sertifikata.

#### ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Pehvatljivost

Svako fizičko ili pravno lice koje je pokazalo, ili je u procesu pokazivanja, svoje projektantske sposobnosti u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.010, može podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata ATM/ANS opreme pod uslovima utvrđenim u ovom prilogu.

#### ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Dokazivanje sposobnosti

Podnositelj zahtjeva za sertifikat ATM/ANS opreme mora posjedovati odobrenje organizacije za projektovanje koje je izdala Agencija u skladu s Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769, a koje pokriva odgovarajuću ATM/ANS opremu.

#### ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Podnošenje zahtjeva za sertifikat ATM/ANS opreme

(a) Zahtjev za sertifikat ATM/ANS opreme ili za njegove promjene podnosi se u obliku i na način koji utvrdi Agencija.

(b) Zahtjev za sertifikat ATM/ANS opreme mora da sadrži, kao minimum:

- (1) preliminarne opisne podatke o ATM/ANS opremi i njenoj namjeravanoj upotrebi;
- (2) program sertifikacije za dokazivanje usaglašenosti u skladu s tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.025, koji se sastoji od sljedećeg:
  - i. detaljni opis projekta, uključujući sve konfiguracije koje treba sertifikovati;
  - ii. predložene karakteristike i ograničenja opreme;
  - iii. namijenjenu upotrebu ATM/ANS opreme;
  - iv. predlog za početnu osnovu sertifikacije, uključujući primjenljive detaljne specifikacije sertifikacije, predložene posebne uslove, predložene ekvivalentne sigurnosne nalaze (*findings*), kao i predložene načine usaglašavanja i predložena odstupanja, prema potrebi, pripremljene u skladu sa zahtjevima i opcijama navedenim u tački ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;
  - v. predlog za podjelu programa sertifikacije na subjektivne grupe aktivnosti i podataka za dokazivanje-usaglašenosti, uključujući predlog za načine usaglašavanja i povezane dokumente za dokazivanje usaglašenosti;
  - vi. predlog za procjenu subjektivnih grupa aktivnosti i podataka za dokazivanje-usaglašenosti, koji se bavi vjerovatnoćom neidentifikovane neusaglašenosti sa zahtjevima osnove za sertifikaciju i potencijalnim uticajem te neusaglašenosti na ATM/ANS opremu; predložena procjena mora uzeti u obzir barem elemente navedene u tačkama (a)(2)(i) do tačke ATM/ANS.EQMT.AR.B.010; na osnovu ove procjene, zahtjev mora uključivati predlog za nivo angažovanosti Agencije u provjeru aktivnosti i podataka za dokazivanje-neusaglašenosti;
  - vii. raspored projekta koji uključuje glavne etape.

(c) Nakon početnog podnošenja zahtjeva Agenciji, podnositelj zahtjeva ažurira program sertifikacije kada dođe do promjena u projektu sertifikacije koje utiču na bilo koju od tačaka (b)(2)(i) do (vii).

(d) Zahtjev za izdavanje sertifikata za ATM/ANS opremu važi 5 godina, osim ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva ne dokaže da mu je potreban duži vremenski period za dokazivanje usaglašenosti i Agencija se složi da produži taj vremenski period.

(e) U slučaju da sertifikat za ATM/ANS opremu nije izdat, ili je očigledno da neće biti izdat, u roku predviđenom u tački (d), podnositelj zahtjeva može:

- (1) podnijeti novi zahtjev i ispuniti zahtjeve za osnovu za sertifikaciju, kako je utvrđeno i objavljeno od strane Agencije u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 za datum podnošenja novog zahtjeva; ili
- (2) podnijeti zahtjev za produženje roka predviđenog u tački (d) i predložiti novi datum za izdavanje sertifikata; u tom slučaju, podnositelj zahtjeva mora ispunjavati zahtjeve za osnovu sertifikacije, kako utvrđuje i obavještava Agencija u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 za datum koji će odabrati podnositelj zahtjeva; međutim, taj datum ne smije prethoditi novom datumu koji je predložio podnositelj zahtjeva za izdavanje sertifikata za više od 5 godina za zahtjev za izdavanje sertifikata ATM/ANS opreme.

#### ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Promjene koje zahtijevaju izdavanje novog sertifikata za ATM/ANS opremu

Odobrena organizacija za projektovanje koja predlaže promjene ATM/ANS opreme mora podnijeti zahtjev za izdavanje novog sertifikata kada su promjene u projektu ili funkcionalnosti te ATM/ANS opreme toliko opsežne da se zahtijeva potpuna provjera usaglašenosti s primjenljivom osnovom za sertifikaciju.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Dokazivanje usaglašenosti sa osnovom za sertifikaciju ATM/ANS opreme**

- (a) Podnosilac zahtjeva, nakon što Agencija prihvati program sertifikacije, mora dokazati usaglašenost s osnovom za sertifikaciju ATM/ANS opreme kako je Agencija utvrdila i obavijestila podnosioca zahtjeva u skladu s tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, i Agenciji obezbjeđuje sredstva pomoću kojih je ta usaglašenost dokazana.
- (b) Podnosilac zahtjeva za sertifikat ATM/ANS opreme mora ažurirati program sertifikacije s ažuriranom osnovom za certifikaciju u slučaju da Agencija utvrdi potrebu da podnosilac zahtjeva to učini nakon početnog podnošenja zahtjeva koje je utvrđeno u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.015.
- (c) Podnosilac zahtjeva mora prijaviti Agenciji svaku poteškoću ili događaj na koji se naišlo tokom procesa dokazivanja usaglašenosti, a koji može imati značajan uticaj na procjenu prema tački ATM/ANS.EQMT.CERT.015(b)(2)(vi) ili na program sertifikacije ili može na drugi način zahtijevati promjenu nivoa angažovanosti Agencije o kojem je podnosilac zahtjeva prethodno obaviješten u skladu s tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.010(b).
- (d) Podnosilac zahtjeva mora evidentirati dokazivanja usaglašenosti u dokumenta o usaglašenosti kako je navedeno u programu sertifikacije.
- (e) Po završetku svih aktivnosti dokazivanja-usaglašenosti u skladu s programom sertifikacije, uključujući sve inspekcije i testove sprovedene u skladu s tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.040, podnosilac zahtjeva mora izjaviti i podnijeti u obliku i na način koji utvrdi Agencija da:
  - (1) je dokazao usaglašenost s osnovom za sertifikaciju, kako je utvrdila i obavijestila Agencija, po programu sertifikacije koji je Agencija prihvatila u skladu sa tačkom (a);
  - (2) nije utvrđena nijedna osobina ili karakteristika koja bi mogla učiniti ATM/ANS opremu neprikladnom za namjeravanu upotrebu.
- (f) Podnosilac zahtjeva mora dokazati da osobine, karakteristike ili funkcije koje ne čine dio osnove za sertifikaciju nemaju smetnji ili štetnog uticaja na pogodnost ATM/ANS opreme za namjeravanu upotrebu.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Načini usaglašavanja**

- (a) Agencija razvija prihvatljive načine usaglašavanja („AMC“) koji se mogu koristiti za utvrđivanje usaglašenosti sa Regulativom (EU) 2018/1139 i delegiranim i sprovedbenim aktima usvojenim na osnovu iste.
- (b) Za utvrđivanje usaglašenosti s ovom regulativom mogu se koristiti alternativni načini usaglašavanja.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Projekat ATM/ANS opreme**

- (a) Projekat ATM/ANS opreme sastoji se od:
  - (1) crteža i specifikacija, i popisa tih crteža i specifikacija, potrebnih za definisanje konfiguracije i karakteristika projekta za koje se pokazalo da su u skladu s osnovom za sertifikaciju;
  - (2) informacija o procesima i metodama proizvodnje i montaže opreme potrebne da se obezbijedi usklađenost ATM/ANS opreme;
  - (3) odjeljka s odobrenim ograničenjima o uputstvima za kontinuiranu pogodnost kako je definisano primjenljivim detaljnim specifikacijama za sertifikaciju;
  - (4) bilo kojih drugih podataka koji poređenjem omogućavaju utvrđivanje pogodnosti projekta.
- (b) Svaki projekat mora biti adekvatno identifikovan.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inspekcije i testiranje**

- (a) Prije nego što se sprovede svako testiranje tokom dokazivanja usaglašenosti koje se zahtijeva tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.025, podnosilac zahtjeva mora provjeriti:
  - 1) za testni uzorak, da:
    - (i) standardni dijelovi, elementi, konfiguracija, kodiranje i procesi odgovaraju specifikacijama za predloženi projekat;
    - (ii) razvijena ATM/ANS oprema odgovara predloženom projektu;
    - (iii) proizvodni procesi, konstrukcija i montaža adekvatno odgovaraju onima navedenim u predloženom projektu opreme; i
  - 2) za testiranje i mjernu opremu koja će se koristiti za testiranje, da su adekvatni za testiranje i da su adekvatno kalibrirani.
- (b) Na osnovu provjera sprovedenih u skladu sa tačkom (a), podnosilac zahtjeva mora izdati izjavu o provjeri u kojoj se navodi svaka potencijalna neusklađenost, zajedno s obrazloženjem da to neće uticati na rezultate testiranja i mora omogućiti Agenciji da izvrši bilo koju inspekciju koju smatra potrebnom za provjeru validnosti te izjave.
- (c) Podnosilac zahtjeva mora dozvoliti Agenciji da:
  - (1) pregleda sve podatke i informacije u vezi sa dokazivanjem usaglašenosti;
  - (2) prisustvuje ili sprovede bilo koje testiranje ili inspekciju sprovedenu u svrhu dokazivanja usaglašenosti.
- (d) Za sva testiranja i inspekcije kojima prisustvuje Agencija:

- (1) podnosilac zahtjeva mora Agenciji dostaviti izjavu o provjeri u skladu sa tačkom (b);
- (2) nijedna promjena koja utiče na validnost izjave o provjeri ne smije se izvršiti na testnom uzorku ili na testnoj i mjernoj opremi, između vremena izdavanja izjave o provjeri predviđeno tačkom (b) i vremena kada je testni uzorak predstavljen Agenciji ili mu je ona prisustvovala radi testiranja.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Vođenje evidencije**

Pored zahtjeva za vođenje evidencije koji su prikladni za sistem upravljanja ili su povezani sa njim, imalac sertifikata mora staviti na raspolaganje Agenciji sve relevantne informacije o projektu, crteže i izvještaje o testovima, uključujući zapise o inspekcijama i evidentirane testove, i mora ih čuvati kako bi pružio informacije potrebne da bi se obezbijedila kontinuirana usaglašenost.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Priručnici**

Imalac sertifikata za ATM/ANS opremu izrađuje, održava i ažurira glavne kopije svih priručnika koje se zahtijevaju primjenljivom osnovom za sertifikaciju, i dostavlja kopije, na zahtjev, Agenciji.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Uputstva za održavanje**

- (a) Imalac ATM/ANS sertifikata za opremu mora dostaviti svim poznatim korisnicima najmanje jedan set kompletnih uputstava za održavanje, koji sadrži opisne podatke i uputstva za izvođenje pripremljene u skladu s primjenljivom osnovom za sertifikaciju, i na zahtjev ih staviti na raspolaganje bilo kom drugom licu koje je dužno pridržavati se bilo kojih od ovih uputstava za održavanje.
- (b) Promjene uputstava za održavanje moraju biti dostupne svim poznatim korisnicima i na zahtjev svakom licu koje je dužno pridržavati se bilo kojih od ovih uputstava za održavanje. Agenciji se dostavlja program koji pokazuje kako se promjene uputstava za održavanje stavljaju na raspolaganje svim poznatim korisnicima.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Promjene osnove za sertifikaciju ATM/ANS opreme**

- (a) Sve promjene odobrava Agencija nakon što imalac sertifikata dokaže da su promjene i područja na koja utiču promjene u skladu s osnovom za sertifikaciju koju je utvrdila Agencija u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.
- (b) Odstupajući od tačke (a), promjene u okviru prava organizacije nakon odobrene procedure upravljanja promjenama upravlja odobrena organizacija za projektovanje i ograničene su na specifičnu konfiguraciju/konfiguracije ATM/ANS opreme na koju se promjene odnose.
- (c) U tu svrhu, imalac sertifikata za ATM/ANS opremu mora da ima uspostavljen sistem za identifikaciju obima promjena ATM/ANS opreme kao „manjih“ i „većih“.
- (d) Promjene se izdaju s izjavom u skladu s tačkom (b)(2) tačke DPO.OR.C.001 Priloga II (Dio-DPO.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Direktive za ATM/ANS opremu**

Kada se izda direktiva za ATM/ANS opremu radi korigovanja stanja iz tačke (b) ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, imalac sertifikata za ATM/ANS opremu, osim ako Agencija ne odredi drugačije u slučaju da je potrebna hitna akcija, dužan je:

- (a) predložiti odgovarajuće korektivne akcije i dostaviti detalje tog predloga Agenciji na odobrenje;
- (b) nakon odobrenja Agencije, staviti na raspolaganje svim poznatim korisnicima ATM/ANS opreme i nadležnim organima, a ako je primjenljivo i na zahtjev, svakom licu od kojeg se zahtijeva da ispunjava zahtjeve iz direktive za ATM/ANS opremu, odgovarajućih opisnih podataka i uputstava za izvođenje.

#### **ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inspekcije koje sprovodi Agencija**

Na zahtjev Agencije, svaka organizacija koja posjeduje sertifikat izdat od strane Agencije u skladu s ovim prilogom mora:

- (a) odobriti Agenciji pristup bilo kom objektu, opremi, dokumentu, evidenciji, podacima, procesu, proceduri ili bilo kom drugom materijalu, i omogućiti Agenciji da pregleda bilo koji izvještaj, izvrši bilo kakvu inspekciju i izvrši ili prisustvuje bilo kom testu koji je potreban za provjeru usaglašenosti organizacije s primjenljivim zahtjevima ovog priloga;
- (b) ako fizičko ili pravno lice zapošljava partnere, dobavljače ili podizvođače, dogovoriti se s njima kako bi se obezbijedilo da Agencija ima pristup njima i da može izvršiti istragu kako je opisano u tački (a).

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROJEKTA ZA ATM/ANS OPREMU

(Dio ATM/ANS.EQMT.DEC)

### ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Područje primjene

U ovom prilogu utvrđuju se procedure za deklarisanje usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme i utvrđuju prava i obaveze organizacija uključenih u projektovanje ATM/ANS opreme koje su ovlaštene za izdavanje deklaracija.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Prihvatljivost i dokazivanje usaglašenosti

Organizacija koja se bavi projektovanjem ATM/ANS opreme mora dokazati svoju sposobnost da deklarise usaglašenost projekta određene ATM/ANS opreme time što posjeduje odobrenje organizacije koje je izdala Agencija u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/1769, kako je navedeno u uslovima odobrenja organizacije.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Deklaracija o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu

Odobrena organizacija mora Agenciji dostaviti datiranu i potpisanu deklaraciju o usaglašenosti projekta određene ATM/ANS opreme. Izjava mora da sadrži najmanje sljedeće informacije:

- (a) opis projekta, uključujući sve konfiguracije;
- (b) ocjenu performanse opreme, kada je to primjenljivo, direktno ili pozivanjem na ostala dodatna dokumenta;
- (c) izjavu o usaglašenosti kojom se potvrđuje da oprema ispunjava primjenljive specifikacije i popis specifikacija izjave i posebnih uslova, kada je to primjenljivo;
- (d) pozivanje na relevantne prateće dokaze, uključujući izvještaje o testovima;
- (e) pozivanje na odgovarajuće priručnike za rad, podešavanje i održavanje;
- (f) nivoe usaglašenosti, u kojima su specifikacijama izjave dozvoljeni razni nivoi usaglašenosti;
- (g) listu odstupanja, kada je to primjenljivo.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Načini usaglašavanja

- (a) Agencija razvija prihvatljive načine usaglašavanja („AMC“) koji se mogu koristiti za utvrđivanje usaglašenosti sa regulativom (EU) 2018/1139 i delegiranim i sprovedbenim aktima usvojenim na osnovu iste.
- (b) Za utvrđivanje usaglašenosti s ovom regulativom mogu se koristiti alternativni načini usaglašavanja.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Promjene deklaracije o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu

- (a) Odobrena organizacija uključena u projektovanje ATM/ANS opreme može izvršiti promjene u projektu koje su u okviru prava odobrene organizacije. U tom slučaju, promijenjena oprema zadržava svoj originalni broj dijela.
- (b) Svaka promjena u projektu koja je u okviru prava odobrene organizacije i koja je dovoljno opsežna da zahtijeva potpunu provjeru u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 radi utvrđivanja njene usaglašenosti zahtijeva dodjeljivanje nove oznake modela opremi.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Vođenje evidencije

Pored zahtjeva za vođenje evidencije koji su prikladni za sistem upravljanja ili su povezani sa njim, sve relevantne informacije o projektu, crteži i izvještaji o testovima, uključujući zapise o inspekciji testirane opreme, moraju biti dostupni Agenciji i moraju se čuvati kako bi se pružile informacije potrebne da bi se obezbijedila kontinuirana pogodnost ATM/ANS opreme.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Priručnici

Organizacija uključena u projektovanje ATM/ANS opreme, koja je dala izjavu, mora izraditi, održavati i ažurirati glavne kopije svih priručnika navedenih u izjavi i, na zahtjev, dostaviti kopije Agenciji.

### ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Uputstva za održavanje

- (a) Organizacija za projektovanje koja je dala deklaraciju mora dostaviti svim poznatim korisnicima najmanje jedan set kompletnih uputstava za održavanje, koji sadrži opisne podatke i način na koji je to sprovedeno u skladu sa specifikacijama koje se primjenjuju na ATM/ANS opremu obuhvaćenu deklaracijom, i mora ih staviti na raspolaganje na zahtjev bilo kom drugom licu koje je dužno da se pridržava bilo kojeg od uslova ovih uputstava za održavanje.

- (b) Promjene uputstava za održavanje moraju biti dostupne svim poznatim korisnicima i moraju biti dostupne na zahtjev bilo kom licu koje je dužno da se pridržava bilo kog od ovih uputstava za održavanje. Program koji pokazuje kako se promjene uputstava za održavanje stavljaju na raspolaganje svim poznatim korisnicima mora se, na zahtjev, dostaviti Agenciji.

#### **ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Direktive za ATM/ANS opremu**

Kada se izda direktiva za ATM/ANS opremu radi korigovanja stanja iz tačke (b) ATM/ANS.EQMT.AR. A.030, podnosilac deklaracije o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme, osim ako Agencija ne odredi drugačije u slučaju potrebe za hitnom akcijom, mora:

- (a) predložiti odgovarajuće korektivne akcije i dostaviti detalje tog predloga Agenciji na odobrenje;
- (b) nakon odobrenja Agencije, staviti na raspolaganje svim poznatim korisnicima opreme i nadležnim organima, ako je primjenljivo, i, na zahtjev, svakom licu od kojeg se zahtijeva da ispunjava zahtjeve iz direktive za ATM/ANS opremu, odgovarajućih opisnih podataka i uputstava za izvođenje.

#### **ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Inspekcije koje sprovodi Agencija**

Na zahtjev Agencije, svaka organizacija koja je ovlaštena da izda deklaraciju u skladu s ovom regulativom dužna je:

- (a) odobriti Agenciji pristup bilo kojem objektu, opremi, dokumentu, evidenciji, podacima, procesu, proceduri ili bilo kom drugom materijalu, i omogućiti Agenciji da pregleda bilo koji izvještaj, izvrši bilo kakav pregled i izvrši ili prisustvuje bilo kom testu koji je potreban za provjeru usaglašenosti i kontinuirane usaglašenosti organizacije sa primjenljivim zahtjevima ovog priloga;
- (b) ako fizičko ili pravno lice koristi partnere, dobavljače ili podizvođače, dogovoriti se s njima kako bi se obezbijedilo da Agencija ima pristup njima i da može izvršiti istragu kako je predviđeno u tački (a).